

0. SCIAMACHY Daily Report for Level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY Level 0 data (the SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.4 20100407
Time of report generation	01APR2011 03:03:38
Data source version	KSPT_LO/4504-N
Processing scope for products	26MAR2011 00:00:00 to 27MAR2011 00:00:00
Start time of first product within scope	26MAR2011 00:05:12
Stop time of last product within scope	26MAR2011 23:31:02
Total number of Level 0 products	15
Number of Level 0 products with errors	1


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20110326_000512_000059233100_00418_47415_2804.N1	26MAR2011 00:05:12	26MAR2011 01:43:55	1	1	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20110326_014311_000044913100_00419_47416_2805.N1	26MAR2011 01:43:11	26MAR2011 02:58:02	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20110326_025654_000061513100_00420_47417_2806.N1	26MAR2011 02:56:54	26MAR2011 04:39:24	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20110326_043924_000060683100_00421_47418_2807.N1	26MAR2011 04:39:24	26MAR2011 06:20:32	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20110326_061924_000041183100_00422_47419_4175.N1	26MAR2011 06:19:24	26MAR2011 07:28:02	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20110326_072802_000060683100_00423_47420_4176.N1	26MAR2011 07:28:02	26MAR2011 09:09:10	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20110326_090816_000059593100_00424_47421_4177.N1	26MAR2011 09:08:16	26MAR2011 10:47:35	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20110326_104735_000059993100_00425_47422_4178.N1	26MAR2011 10:47:35	26MAR2011 12:27:34	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20110326_122640_000058913100_00426_47423_4179.N1	26MAR2011 12:26:40	26MAR2011 14:04:51	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20110326_140451_000058223100_00427_47424_4180.N1	26MAR2011 14:04:51	26MAR2011 15:41:53	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20110326_153950_000060183100_00428_47425_4181.N1	26MAR2011 15:39:50	26MAR2011 17:20:09	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20110326_171914_000059173100_00429_47426_4182.N1	26MAR2011 17:19:14	26MAR2011 18:57:51	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20110326_185657_000060523100_00430_47427_4183.N1	26MAR2011 18:56:57	26MAR2011 20:37:49	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20110326_203436_000044523100_00431_47428_2808.N1	26MAR2011 20:34:36	26MAR2011 21:48:49	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20110326_214805_000061773100_00431_47428_2809.N1	26MAR2011 21:48:05	26MAR2011 23:31:02	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **48893**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	26MAR2011 00:02:58.430089	65	26MAR2011 00:02:58.430089	0
1	26MAR2011 00:02:59.055089	65	26MAR2011 00:02:59.055089	0
2	26MAR2011 00:02:59.555089	65	26MAR2011 00:02:59.555089	0
3	26MAR2011 00:03:00.055089	65	26MAR2011 00:03:00.055089	0
4	26MAR2011 00:03:00.555089	65	26MAR2011 00:03:00.555089	0
5	26MAR2011 00:03:01.055089	65	26MAR2011 00:03:01.055089	0
6	26MAR2011 00:03:01.555089	65	26MAR2011 00:03:01.555089	0
7	26MAR2011 00:03:02.055089	65	26MAR2011 00:03:02.055089	0
8	26MAR2011 00:03:02.555089	65	26MAR2011 00:03:02.555089	0
9	26MAR2011 00:03:03.055089	65	26MAR2011 00:03:03.055089	0
10	26MAR2011 00:03:03.430089	65	26MAR2011 00:03:03.430089	0
11	26MAR2011 00:03:03.555089	65	26MAR2011 00:03:03.555089	0
12	26MAR2011 00:03:04.055089	65	26MAR2011 00:03:04.055089	0
13	26MAR2011 00:03:04.555089	65	26MAR2011 00:03:04.555089	0
14	26MAR2011 00:03:05.055089	65	26MAR2011 00:03:05.055089	0
15	26MAR2011 00:03:05.555089	65	26MAR2011 00:03:05.555089	0
16	26MAR2011 00:03:06.055089	65	26MAR2011 00:03:06.055089	0
17	26MAR2011 00:03:06.555089	65	26MAR2011 00:03:06.555089	0
18	26MAR2011 00:03:07.055089	65	26MAR2011 00:03:07.055089	0
19	26MAR2011 00:03:07.555089	65	26MAR2011 00:03:07.555089	0
...




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state IDs in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 26MAR2011.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, showing when and which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20110324_232115_20110324_195407_20110403_202743
2	AUX_FPO_AXVPDS20110326_111818_20110325_191723_20110404_213113





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4504_N_20110326_8.PNG











Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 26MAR2011.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

